

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver

SRT 8205



Picture similar

User Manual

Manuel d'utilisation

Uputstvo za upotrebu

Εγχειρίδιο χρήστη

Instrukcja obsługi

Руководство пользователя

Посібник користувача



1000
channels



USB
recording



EPG
Programme
information



Subtitles
support



Teletext
function



Favourite
lists

DVB-T2®

HDMI

HD
TV

eco
friendly

www.strong.tv

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8



HOTLINE

AT	0820 400 150 support_at@strong.tv € 0,12/Min. österr. Festnetz	FR	0826 029 928 support_fr@strong.tv € 0,15 par mn poste fixe en France
BG	+359 32 634451 support_bg@strong.tv	IT	199 404 032 support_it@strong.tv Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CEE	+36 1 445 26 10 support_hu@strong.tv	NL	support_nl@strong.tv
DE	0180 501 49 91 support_de@strong.tv € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	PL	801 702 017 support_pl@strong.tv
DK	support_dk@strong.tv	UA	+380(44)228 24 73 support_ua@strong.tv

Supplied by STRONG Austria

Represented by

STRONG Ges.m.b.H.

Franz-Josefs-Kai 1

1010 Vienna

Austria

Email: support_at@strong.tv

Licence

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PO AVC PATENTNOJ PORTFOLIO LICENCI ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA (i) ENCODE VIDEO U SKLADU SA AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA, KOJI JE ENKODIRAN OD STRANE KORISNIKA ANGAŽOVANOG U LIČNOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIO OD VIDEO PROVJDERA, KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE AVC VIDEA. NIJEDNA LICENCA SE NE DODELUJE NITI SE KORISTI ZA DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI OD MPEG LA, LLC.
[HTTP://WWW.MPEГЛА.COM](http://www.mpeгла.com)

SADRZAJ

1.0 UVOD	3
1.1 Sigurnosna uputstva	3
1.2 Povezivanje uređaja	4
1.3 Pribor	5
1.4 Korišćenje eksterne USB memorije	5
2.0 VAŠ UREĐAJ	5
2.1 DEFAULT PIN: 1234	5
2.2 Prednji panel	5
2.3 Zadnji panel	6
2.4 Daljinski upravljač	6
2.5 Postavljanje baterije	7
2.6 Upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača	7
3.0 PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA	7
3.1 Priključivanje sa zemaljskom antenom	7
3.2 Priključivanje na TV sa HDMI kablom	8
3.3 Priključivanje na TV sa SKART kablom	8
3.4 Povezivanje na TV sa 3 RCA-3 RCA kablom	8
3.5 Povezivanje USB uređaja	8
4.0 PRVA INSTALACIJA	8
5.0 BRZI VODIĆ ZA KORIŠĆENJE VAŠEG RISIVERA	9
6.0 RUKOVANJE	9
6.1 Menjanje kanala	10
6.2 Info baner	10
6.3 Odabir audio jezika	10
6.4 Teletekst	10
6.5 Prevodi	11
6.6 Timeshift (odloženo gledanje)	11
6.7 EPG (Elektronski programski vodič)	11
6.8 Brzo snimanje	12
7.0 GLAVNI MENI	12
7.1 Uredjivanje kanala	12
7.2 Instalacija	15
7.3 Postavka sistema	16
7.4 Alati	18
7.5 Media plejer	19
8.0 REŠAVANJE PROBLEMA	22
9.0 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	23

1.0 UVOD

1.1 Sigurnosna uputstva

Pročitajte sva uputstva pre upotrebe uređaja. Čuvajte ova uputstva i za kasniju upotrebu.

- Koristite samo one dodatke/pribor koje je naveo proizvođač (kao što je isključivo adapter, baterija i sl.).
- Molimo pogledajte informacije na poleđini uređaja za električne i sigurnosne napomene pre postavljanja ili upotrebe aparata.
- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi.
- Ventilacija ne sme biti sprečena pokrivanjem otvora za ventilaciju s predmetima kao što su novine, stolnjacima, zavese, itd
- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju i predmete napunjene tečnošću, kao što su vase, ne smiju biti postavljeni na aparatu.
- Oznaka  ukazuje na opasnost od strujnog udara.
- Kako biste sprečili povrede, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na pod/zid u skladu s uputstvima za montažu.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno zamjenjena. Zamenite je samo s istom ili jednakim tipovima.
- Baterija (baterija ili baterije ili punjiva baterija) se ne sme izlagati visokim temperaturama, kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- Preterana jačina zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Slušanje muzike uz visoku jačinu zvuka i u dužem vremenskom roku može oštetići sluh.
- Kako bi se smanjila opasnost od oštećenja slухa, treba smanjiti jačinu zvuka na sigurnu, udobnu visinu, i smanjiti vreme slušanja na visoku jačinu zvuka.
- Mrežni utikač ili spojnicu aparata se koristi kao uređaj za isključivanje, on mora biti spremjan za rad. Kada nije u upotrebi i za vreme kretanja, molimo povedite računa o setu kablova za napajanje, na primer pričvrstite kabl za napajanja s vezicama ili nešto slično. Izbegavajte oštete ivice ili slično, što može prouzrokovati nagrizanje seta kablova za napajanje. Kada se ponovo stavi u upotrebu, molimo proverite je li kabl za napajanje oštećen. Nepostojanje svetlosne signalizacije na aparatu ne znači da je u potpunosti isključeno iz struje. Za potpuno isključivanje uređaja, mrežni utikač se mora izvaditi. • obratiti pažnju na aspekte životne sredine za odlaganje baterije u otpad.
- Zabranjeno je stavljanje otvorenog izvora plamena, kao što su sveće, na aparatu.
-  Kako bi se spriječilo širenje požara, držite sveće i drugi otvoreni plamen dalje od proizvoda u svakom trenutku.
-  Oprema sa ovim simbolom spada u električne aparate klase II ili je dvostruko izolovan električni aparat. Ova oprema je projektovana tako da ne zahteva bezbednosno povezivanje sa sistemom uzemljenja struje.

Mere opreza

- Nikada ne pokušavajte da otvorite uređaj. Opasno je dodir sa unutrašnjošću uređaja zbog visokog napona i mogućih električnih opasnosti. Otvaranjem uređaja izgubićete pravo na garanciju za proizvod. Sva održavanja ili servisiranje poverite kvalifikovanom osoblju.
- Kada priključujete kablove, uverite se da je uređaj iskopčan iz električne mreže. Sačekajte nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja pre njegovo premeštanja ili iskopčavanja bilo koje opreme.

- Obavezno koristite samo odobren produžni kabl i kompatibilno ožičenje za električnu struju instalirane opreme. Uverite se da električna struja odgovara naponu na identifikacionoj pločici na poledini uređaja.

Radna sredina

- Ne postavljajte ovu opremu u skučenom prostoru, poput police za knjige ili slično.
- Ne koristite set blizu vlažnih i hladnih područja, zaštite set od pregrejavanja.
- Držite dalje od direktnе sunčeve svetlosti.
- Ne koristite set u blizini mesta sa prašinom.
- Ne lepite sveću na pristupačnom otvoru uređaja, kako bi se izbegao prodor stranog zapaljivog materijala u uređaju.

WEEE direktiva



Pravilno odlaganje ovog proizvoda u otpad. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva u celoj Evropskoj uniji. Da biste sprečili moguću štetu za životnu sredinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno za promociju održivog ponovnog upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje vašeg iskorišćenog uređaja molimo vas da koristite sistem za vraćanje i prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za bezbedno recikliranje.

Skladištenje

Vaš uređaj je pažljivo proveren i pakovan pre isporuke. Kad ga raspakujete, proverite da li su svi delovi prisutni i držite pakovanje van domašaja dece. Preporučujemo da sačuvate kutiju tokom garantnog roka, tako da se uređaj može savršeno zaštiti u slučaju popravka ili zamene.

1.2 Povezivanje uređaja

Instalacija Vašeg prijemnika ne zahteva posebne sposobnosti i možete ga postaviti sami, kao što je opisano u poglavљу 4. U tom slučaju, pratite uputstva.

- Konsultujte uputstvo za vaš TV i antenu.
- Uverite se da je HDMI kabl u dobrom stanju.
- Uverite se da je 3 RCA ili HDMI kabl i spoljne komponente u dobrom stanju i da su sve konekcije dobro zaštićene i dobrog kvaliteta.
- Uverite se da je kabl antene u dobrom stanju i da je antena usmerena prema najbližem emiteru digitalne televizije.

Ovaj priručnik pruža potpuna uputstva za instaliranje i korišćenje ovog prijemnika. Ako ne možete sami da podesite risiver, molimo vas da kontaktirate kvalifikovanog tehničara.

Objašnjenje simbola.

Pažnja

Označava informacije upozorenja.

Preporuke

Označava sve dodatne važne ili korisne informacije.

MENU

Predstavlja taster na daljinskom upravljaču.

(**Boldirana slova**)

Pomeranje

Predstavlja meni izbor u okviru prozora.

(*Italic slova*)

1.3 Pribor

- Brzi vodič za instalaciju
- 1 napajanje
- 1 Daljinski upravljač
- 2x baterije (AAA tip)

NAPOMENA: Za odgovarajuću upotrebu sa ovim uređajem koristite samo adapttere za napajanje koji su navedeni u nastavku (u slučaju potrebe za razmjenom):
■ Model: DIGK-5V-050100; Proizvođač: ShenZhen Dongluan HIGH-Techelectronic Technology Co.,LTD
Korišćenje drugih adaptdera za napajanje može dovesti do oštećenja uređaja.
Takva šteta nije pokrivena garancijom.

PAŽNJA Baterije nisu punjive. Ne možete koristiti neispravne, kratko spojene, baterije drugačijih tipova. Ako planirate da koristite baterije koje su punjive, preporučuje se NiMH baterije s niskim samopražnjenjem za dugoročni rad na daljinskom upravljaču.

1.4 Korišćenje eksterne USB memorije

- Preporuka je da se koriste USB 2.0 uređaji ili jači. Ako Vaš uređaj nije kompatibilan sa USB 2.0, snimanje, premotavanje i ostale multimedijalne funkcije risivera neće funkcionisati na pravi način.
- Da bi obezbedili najbolju performansu vašeg USB-a formatirajte ga preko vašeg risivera (kroz meni *Media Player/HDD informacije*) na FAT32 sistem. Ostali fajl sistemi nisu podržani od strane risivera, ipak moguće je koristiti NTFS formatirane diskove.
- STRONG ne može da garantuje kompatibilnost sa svim tipovima USB uređaja.
- Ukoliko koristite eksterne USB HDDs hard diskove, pazite da napajanje može da premaši podržani izlaz Vašeg risivera (max.5 V/800 mA). U tom slučaju, povežite Vaš USB harddisk na odgovarajući eksterni strujni adapter.
- Savetuje se da ne čuvate važne informacije na USB uređaju koji koristite uz risiver. Uvek uradite backup podataka na USB uređaju pre korišćenja sa risiverom. STRONG neće snositi odgovornost za gubitak informacija ili bilo kakve okolnosti do kojih gubitak informacija može da dovede.

2.0 VAŠ UREĐAJ

2.1 DEFAULT PIN: 1234

2.2 Prednji panel

Fig. 1

- | | |
|---------------------|---|
| 1. USB (sa strane): | Konektor za USB uređaj (panel sa desne strane). |
| 2. IR sensor | Usmerite daljinski upravljač prema ovom senzoru. |
| 3. Mod indikator | CRVENO znači da je risiver u STANDBY režimu.
ZELENO znači da je risiver u RADNOM režimu. |

2.3 Zadnji panel

Fig. 2

- | | |
|--|--|
| 1. RF IN | Za povezivanje Vaše antene za prijem emitovanih signala |
| 2. RF OUT | Da povežete zemaljski signal antene sa televizorom. Ova veza će vam omogućiti gledanje digitalnih zemaljskih programa u zavisnosti od tijunera vašeg TV-a i lokalnih uslova emitovanja |
| 3. CVBS konektor (izlaz, žuto) | Za povezivanje Vašeg risivera sa Vašim TV-om koristeći odgovarajući video ulaz u Vašem TV-u. |
| 4. HDMI | Za povezivanje Vašeg risivera sa Vašim TV-om koristeći odgovarajući HDMI kabl. |
| 5. AUDIO L/R konektor (izlaz, belo/crveno) | Za povezivanje Vašeg risivera sa Vašim TV-om koristeći odgovarajući desni i levi kanal audio ulaza u Vašem TV-u ili stereo sistemu. |
| 6. Strujni adapter (sa strane) | Samo za povezivanje originalnog strujnog adaptora. |

2.4 Daljinski upravljač

Fig. 3

- | | |
|---------------|---|
| 1. ⏹ | Prebacuje režim rada risivera UKLJUCENO/STANDBY |
| 2. ⏻ | Mutira sve audio izlaze risivera |
| 3. 0 ~ 9 | Unosi broj kanala u mod gledanja ili vrednost u opadajući meni |
| 4. EPG | Otvara EPG (Elektronski programski vodič) u TV modu |
| 5. AUDIO | Otvara izbor audio jezika |
| 6. SUBTITLE | Prikazuje listu jezika za subtitl |
| 7. INFO | Informacije o tekućem kanalu, 2xotvara informacije o tekućem dogadjaju, 3x informacije o signalu |
| 8. RECALL | Vraća na prethodno gledani kanal |
| 9. TV/RADIO | Prelaz između TV i RADIO moda |
| 10. MENU | Otvara glavni meni, u samom meniju omogućava jedan korak nazad |
| 11. EXIT | Izlaz iz menija ili pod-menija |
| 12. ▲▼ | Meni isključen: menja kanal na Sledeci/prethodni. Meni uključen: pomera kurzor gore/dole |
| 13. ◀▶ | Meni isključen: Smanjuje/povećava jačinu zvuka. Meni uključen: Menja podešavanja za specifične menije |
| 14. OK | Meni isključen: Prikazuje tekuću listu kanala. Meni uključen: Aktivira osvetljenu stavku menija |
| 15. RECORD | Snima TV program na povezani USB uredaj |
| 16. ■ | Stopira snimanje ili Timeshift |
| 17. VOL+/VOL- | Pojačava/smanjuje jačinu zvuka |
| 18. TTX | Prikazuje Teletext na displej ekrana |
| 19. FAV | Otvara biranje grupe omiljenih kanala |
| 20. CH+/CH- | Stranica gore/dole u listi kanala. Promena kanala na sledeći/prethodni u režimu bez menija |
| 21. MEDIA | Ulazak u listu snimanja |
| 22. ◀◀ | Promena media fajla na prethodni |

- | | |
|--------------------|---|
| 23. ► | Start/nastavak puštanja snimaka i media fajlova |
| 24. ◀ | Brzo premotavanje unazad |
| 25. USB | Otvara Media Plejer Video listu |
| 26. ▶▶ | Promena media fajla na sledeći |
| 27. II | Pauza |
| 28. ▶▶ | Brzo premotavanje unapred |
| 29. TASTERI U BOJI | Za multimediju i Teletext funkcije |

2.5 Postavljanje baterije

Fig. 4

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču i ubacite 2x AAA baterije u odeljak. Pravi položaj polarnog dijagrama pokazuje baterije unutar odeljka.

1. Otvorite poklopac.
2. Ubacite baterije.
3. Zatvorite poklopac.

PAŽNJA: Baterije ne treba puniti, rastavljati, električno kratko spajati, mešati ili koristiti sa drugim vrstama baterija.

2.6 Upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača

Fig. 5

Da biste koristili daljinski upravljač, usmerite ga prema prednjoj strani prijemnika. Daljinski upravljač podržava opseg do 5 metara udaljenosti od prijemnika pod uglom do približno 30 stepeni.

PAŽNJA: Upravljanje neće biti moguće daljinskim upravljačem ukoliko ima nekih smetnji ili prepreka između uređaja i daljinskog. Sunce ili jaka svetlost umanjuju domet daljinskog upravljača.

3.0 PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA

3.1 Priključivanje sa zemaljskom antenom

Fig. 6

Da biste primali emitovane signale, Vaša zemaljska unutrašnja ili spoljašnja antena mora biti povezana sa RF IN priključkom na poleđini prijemnika. Koristite ispravno zaštićeni antenski kabl i odgovarajuće konektore.

RF OUT konektor omogućava Vam da Loop signal antene prosleidte na drugi prijemnik ili televizor. Molimo vas da uzmete u obzir da Loop signal može biti suviše slab ako koristite aktivnu antenu.

PAŽNJA: Ako su signali na Vašoj lokaciji suviše slabi da biste dobili odgovarajuće signale sa unutrašnjom antenom, preporučujemo upotrebu spoljašnje antene, koja se može usmeriti prema repetitoru za prenos. Pitajte lokalnog prodavca za više informacija.

3.2 Priklučivanje na TV sa HDMI kablom

Fig. 6

TV prijemnik mora biti povezan sa prijemnikom koristeći HDMI kabl dobrog kvaliteta.
Ova veza daje najviši mogući kvalitet.

3.3 Priklučivanje na TV sa SKART kablom

Fig. 6

Koristite 3 RCA-3 RCA kabl za povezivanje ovog prijemnika na starije televizore koji nisu opremljeni sa HDMI konektorom.

3.4 Povezivanje na TV sa 3 RCA-3 RCA kablom

Fig. 7

Povezivanjem prijemnika sa najnovijim digitalnim pojačavačima ili kućnim bioskopima, poželjno sa HDMI vezama, uživate u najboljem mogućem kvalitetu zvuka i višekanalnom zvuču (zavisno od emitovanja). Priklučite HDMI izlaz prijemnika na ulaz vašeg pojačala, a zatim priključite HDMI izlaz pojačala na Vaš TV. Izaberite odgovarajući ulaz na pojačalu da biste gledali i slušali programe.

3.5 Povezivanje USB uređaja

Fig. 8

Povezivanje USB uređaja sa risiverom omogućava reprodukciju multimedijalnih datoteka. Pogledajte odeljak 7.5. Media Plejer.

PAŽNJA: Preporuka je da se koristi USB2.0 uređaj ili jači za snimanje i plejbek TV programa ili HD filmova.

PAŽNJA: Timeshift/snimanja i reprodukcija funkcionišu ispravno samo ako je na prijemnik priključen brzi USB uređaj za skladištenje, kao što je USB2.0 HDD. Timeshift/snimanje i reprodukcija HD sadržaja zahteva dovoljnu brzinu čitanja/pisanja korištenog USB uređaja za čuvanje.

4.0 PRVA INSTALACIJA

Pre nego što počnete sa upotrebom risivera, molimo Vas odaberite Vaš jezik koristeći tastere gore/dole i pritisnite OK da biste potvrdili izbor. Pratite dobrodošlicu "Dobrodošli" na meniju. Koristite

gore/dole kako biste pomerili cursor na funkciju koju želite da promenite i koristite tu da promenite vrednosti.

Region: Selektujte region gde se risiver koristi.

Podnaslov: Izaberite *Normalno* za prikazivanje fabričkih subtitlova, Izaberite *Nagluv* za prikaz HoH fabričkih subtitlova. Izaberite *Isključeno* za sakrivanje fabričkih subtitlova.*

Režim formata: Koristite ovu opciju da selektujete razmeru slike na vašem TV-u, i preferirani konverzionalni metod. Opcije su: *Auto* (automatski), *4:3 PS* (Prikazuje 16:9 široki ekran na vašem 4:3 TV-u), *4:3 LB* (crne trake gore i dolena ekranu na 4:3 TV-u) i *16:9* (koristiti podešavanja za 16:9 TV)

Režim skeniranja: Izaberite *Sve* da sačuvate skremblowane i besplatne kanale ili izaberite *Free* da sačuvate samo besplatne kanale.**

* Dostupnost titlova DVB/HoH zavisi od emitovanja. Ako titlovi nisu podržani, oni se mogu aktivirati putem teleteksta ako su dostupni.

Kada su sve postavke napravljene, pomerite označku na **OK** i pritisnite **OK** da biste nastavili.

Prijemnik će sada napredovati na ekranu *Podešavanje antene*.

Ovaj deo čarobnjaka je od velike pomoći prilikom podešavanja vaše antene.

Pomoću ▲▼ pomerite označku na postavku koju želite da promenite i koristite ◀▶ da biste promenili vrednosti. Na raspolažanju su sledeća podešavanja:

Napajanje antene: Podesite na *Uključeno* ako koristite aktivnu antenu. Kada je podešeno na *Uključeno*, 5 V će biti na RF IN konektoru prijemnika. Izaberite *Isključeno* za pasivne antene.

Broj kanala: Izaberite kanal za koji je poznato da emituje emitovanje u vašem regionu. Signalni *Jačina Signala* i *Kvalitet Signala* daju vizuelnu indikaciju prijema. Podesite svoju antenu da biste dobili maksimalnu snagu i kvalitet signala.

Zvučni signal: Izaberite *Uključeno* za zvučnu indikaciju prijema signala. *Isključeno* (podrazumevano) isključuje zvučni signal.

Kada su sva podešavanja izvršena, pritisnite **OK** da biste pokrenuli skeniranje.

Prijemnik će pretraživati sve raspoložive kanale. Kada se skeniranje završi, prijemnik se prebacuje u režim gledanja.

5.0 BRZI VODIČ ZA KORIŠĆENJE VAŠEG RISIVERA

Mi u STRONG-u razumemo da jedva čekate da uživate u vašem digitalnom zemaljskom risiveru.

Brzi vodič će vas upoznati sa osnovnim operacijama ovog uređaja. Ipak, vam preporučujemo da pročitate celo uputstvo da bi dobili najbolje performance od vašeg risivera.

- Za UKLJUČIVANJE vašeg prijemnika ili za stanje pripravnosti, koristite dugme ⓧ na daljinskom upravljaču.
- Odaberite kanal pomoću ▲▼ na daljinskom upravljaču. Alternativno možete uneti cifre broja kanala pomoću dugmad 0-9 na daljinskom upravljaču ili pritisnite **OK** u režimu gledanja za prikaz spiska sa kanalima.
- Jačinu zvuka možete podešavati pomoću ◀▶ ili **VOL+ / VOL-**.

6.0 RUKOVANJE

Vaš novi risiver je opremljen da pretvoriti gledanje TV-a u pravo uživanje. Ovaj odeljak opisuje rukovanje risiverom. Pročitajte takodje i odeljak **7.0** da bi ste se upoznali sa menijem risivera.

6.1 Menjanje kanala

Menjanje kanala je moguće na sledeće načine:

- Direktno kroz 0~9 dugmiće.
- Kroz listu kanala preko OK.
- Preko ▲▼ ili CH+/CH-.tastera

6.1.1 Direktni pristup putem 0~9 tastera

Za direktni pristup određenom kanalu, jednostavno ukucajte njegov broj putem 0~9 dugmića na daljinskom upravljaču.

Broj kanala može imati četiri cifre. Unošenje broja koji ima manje od četiri cifre je takođe moguće. Samo sačekajte nekoliko sekundi i vaš risiver će prebaciti na izabrani kanal ili pritisnite OK odmah nakon ukucavanja broja kanala.

6.1.2 Lista kanala

Pritisnite OK u modu gledanja da prikažete *Listu kanala*.

Koristite ▲▼ u listi kanala da obeležite-osvetlite izabrani kanal i pritisnite OK jednom za izbor osvetljenog kanala.

Pritisnite OK ponovo da napustite listu kanala. Moguće je u listi kanala koristiti CH+/CH- dugmiće takođe, da bi skrolovali listu kanala po stranicama.

Savet: Koristite ◀▶ za prelaz između liste svih kanala i liste omiljenih ili pritisnite FAV u modu gledanja za omiljene liste kanala.

6.1.3 Korišćenje ▲▼ ili CH+/CH- tastera

▲ ili CH+ prebacuje na sledeći kanal.

▼ ili CH- prebacuje na prethodni kanal.

6.2 Info baner

Dok gledate TV možete pritisnuti INFO dugme i imati pristup tekućim informacijama o kanalu i konkretnom dogadjaju na tom kanalu*.

Pritisnite INFO dva puta za proširene informacije o tekućem kanalu.

Pritisnite INFO tri puta za tehničke detalje o tekućem kanalu.

* Informacija o konkretnom dogadjaju na kanalu se prikazuje ako je dostupna, ato zavisi od emitera.

6.3 Odabir audio jezika

Neki kanali podržavaju izbor audio formata i/ili jezika.

Da bi izabrali drugi audio tok, pritisnite AUDIO u modu gledanja. Lista sa dostupnim audio tokovima će biti prikazana.

Koristite ▲▼ za željeni izbor i potvrdite sa OK.

Audio kanal stereo, mono, levo i desno mogu se birati sa ◀▶ dugmićima.

6.4 Teletekst

Vaš prijemnik obuhvata sve karakteristike teleteksta.

Za pristup teleteksu pritisnite dugme TTX u režimu gledanja i korsitite dugmad 0~9 za unos broja stranice koju želite da gledate.

Dugmad u boji na daljinskom upravljaču vam omogućavaju da direktno skočite do odabranih stranica, kao što su označene u donjem delu ekrana teleteksta.

Koristite dugmad ▲▼ za izbor jedne stranice naviše ili naniže, koristite dugmad ◀▶ za izbor podstranica.

Pritisnite **EXIT** ili **TTX** za povratak u režim gledanja.

6.5 Prevodi

Neki kanali podržavaju izbor jezika za subtitlove.

Pritisnite **SUBTITLE** u modu gledanja za prikaz liste dostupnih jezika subtitlova.

Izaberite subtitle sa ▲▼ i pritisnite **OK** da bi potvrdili.

Pritisnite **EXIT** za izlazak bez menjanja.*

* Dostupnost DVB/HoH subtitlova zavisi od emitera.Ukoliko takvi subtitlovi nisu podržani, najverovatnije se mogu aktivirati preko Teletexta ukoliko je dostupan.

6.6 Timeshift (odloženo gledanje)

Timeshift Vam dozvoljava da pauzirate program uživo i pustite ga ponovo kasnije.

Da bi aktivirali ovu funkciju, postavite Timeshift mod u *DVR podešavanje* meniju na uključeno pritiskajući **Pauzu**. Za više detalja, vidite **7.5.6**.

Pritisnite **II** u modu gledanja za aktiviranje Timeshift funkcije.

Na ekranu će se pojaviti baner, koji izveštava o napretku. Program uživo će nastaviti još trenutak i pauziraće se.

Pritisnite **▶** da pustite ponovo odloženi program, koji ste pauzirali.

Pritisnite **■** za ponovni povratak u program uživo.

PAŽNJA:

Timeshift i ponovno gledanje radiće dobro samo ukoliko je USB uređaj koji se koristi i koji je povezan sa risiverom odgovarajuće brzine kao što je USB 2.0 HDD. Timeshift i odloženo gledanje HD sadržaja zahteva dovoljnju piš/čitaj brzinu korišćenog USB-a.

6.7 EPG (Elektronski programski vodič)

Elektronski programski vodič je veoma korisna funkcija, koja omogućava uvid u raspored dogadjaja-emisija, informacije o programu i markiranje dogadjaja-emisija/filmova za snimanje.

Za pristup EPG-u pritisnite **EPG** dugme u modu gledanja.

Koristite ▲▼ za selektovanje kanala i ◀▶ za selektovanje dogadjaja-emisija.

Pritisnite **OK** ili **INFO** za prikaz detaljnih informacija o dogadjajima-emisijama.

Koristite **EXIT** za izlazak iz ekranu sa detaljnim informacijama.

Pritisnite **CRVENO** dugme za daljim funkcijama. Koristite ◀▶ za biranje željenog koraka i **OK** za njegovo izvršavanje. Pritisnite **EXIT** za prekid funkcije.

Pritisnite **ZELENO** dugme za nameštanje tajmera za odabrani dogadjaj.

Vidite odeljak **7.3.4** za detalje o funkciji tajmera.

PAŽNJA: Dostupnost EPG podataka zavisi od emitera.

6.8 Brzo snimanje

Vaš risiver Vam omogućava snimanje programa koji gledate.

Samo pritisnite **RECORD** za početak snimanja.

Za unos trajanja snimanja, pritisnite **RECORD** još jednom.

Koristite **0~9** dugme za unos vremena snimanja i pritisnite **OK** da bi potvrdili.

Na početku snimanja znak za snimanje će biti prikazan kratko vreme na gornjem levom uglu TV ekrana.

Za prestanak snimanja pritisnite ■. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** ponovo za prekid snimanja.

Možete pristupiti Upravljač snimanja-u kroz ■ dugme da bi našli i reprodukovali snimljeni sadržaj.

Ukoliko ne možete da nadjete snimljeni sadržaj, proverite da li je *Snimanje* fajl selektovan pritiskom na dugme **1** (prebacivanje između režima Snimci/Video/Muzika/Slike). Videti poglavlje 7.5.1 za detalje.

PAŽNJA: Molimo Vas da obezbedite da povezani USB uredaj ima dovoljno slobodne memorije pre nego što počnete snimanje.

7.0 GLAVNI MENI

Glavni meni Vam daje pristup listi kanala, podešavanjima, tajmeru i multimedija funkcijama. Za pristup glavnom meniju pritisnite **MENU** u modu gledanja. Glavni meni se sastoji od sledećih podmenija: *Uredjivanje kanala, Instalacija, Postavljanje sistema, Alati, Igrice i Medija plejer*.

Kroz glavni meni **MENU** ili **EXIT** se mogu koristiti za povratak na prethodni ekran.

Koristite ▲▼ za izbor neophodne stavke menija ili podmenija i pritisnite na **OK** ili ► za izbor i ulazak.

Pritisnite na **EXIT** ili ◀ za povratak u prethodni nivo menija.

7.1 Uredjivanje kanala

Koristite ▲▼ za izbor *Uredi kanal* i pritisnite **OK** ili ► za ulazak.

Sastoји se od sledećih podmenija: *Spisak TV kanala, Spisak radio kanala, Obriši sve i Preimenuj spisak omiljenih*.

7.1.1 Lista TV kanala

U *Uredi kanal* meniju izaberite *Spisak TV kanala* i pritisnite **OK** za ulazak.

U ovom podmeniju možete sprovoditi različite delatnosti sa kanalima koji su memorisani u spisku TV kanala.

Spisak mogućih funkcija:

- Dodavanje kanala u vašem spisku omiljenih
- Zaključavanje kanala
- Preskakanje kanala
- Premeštanje kanala
- Uređivanje kanala

Funkciju birate posredstvom specifičnih ili obojenih dugmadi, kao što je prikazano u podmeniju.

Kada odaberete specifičnu funkciju, njen naziv biće istaknut u odnosu na nazive ostalih funkcija, što označava njenu aktivnost.

Za ponишavanje odabrane funkcije pritisnite ponovo odgovarajuće dugme ili pritisnite na **EXIT**. Naziv se ponovo vraća ostalim nazivima funkcija.

NAPOMENA: Ako ste prethodno kreirali spiskove omiljenih kanala, onda po potrebi koristite dugmad **◀▶** za promenu spiska kanala.

Selektujte izabrani kanal sa **▲▼**. Pritisnite **OK** da vidite sve selektovane kanale.

7.1.1.1 Dodavanje kanala u listu omiljenih

Kanali iz *Spisak TV kanala* mogu se dodati u 8 različitih omiljenih grupa.

Pritisnite **FAV**. *FAV* znak na vrhu ekrana će se pomeriti gore da označi da je funkcija selektovana.

Koristite **▲▼** za selektovanje kanala koje želite da dodate u grupu omiljenih.

Kada je izabrani kanal osvetljen, pritisnite **OK**. Spisak dostupnih lista favorita će izaći.

Koristite **▲▼** za odabir liste u koju želite da dodate kanal i pritisnite **OK**.

Pritisnite **EXIT** da završite proces.

Omiljeni kanal biće obeležen simbolom **♥**.

Kada su izvršene sve promene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za konfirmaciju će se pojavit. Izaberite *Da* za čuvanje promena ili *Ne* da bi odbacili.

7.1.1.2 Zaključavanje kanala

Zaključani kanali mogu biti gledani po unosu PIN koda.

(**FABRIČKI PIN: 1234**)

Da zaključate ili otključate kanal, pritisnite **CRVENO**.

Koristite **▲▼** da selektujete kanal i pritisnite **OK** da ga zaključate ili otključate. Tražiće vam se da unesete PIN kod.

Zaključani kanali će biti obeleženi simbolom **❶**.

Moguće je zaključavati i otključavati više kanala odjednom.

Kada su promene izvršene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojavit. Izaberite *Da* da sačuvate promene ili *Ne* da odbacite.

7.1.1.3 Preskakanje kanala

Kanali obeleženi sa **Q** biće preskočeni pri promeni programa **▲▼** dugmićima. Kanali će biti i dalje dostupni u listi kanala.

Za obeležavanje kanala koji će biti preskočeni, pritisnite **ZELENO** dugme dok ste u *Spisak TV kanala*.

Koristite **▲▼** za selektovanje kanala i pritisnite **OK** da obeležite ili skinete oznaku sa kanala za preskakanje.

Kanali obeleženi za preskakanje, biće označeni simbolom **❷**.

Kada su sve promene izvršene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojavit. Izaberite *Da* da sačuvate ili *Ne* da odbacite.

7.1.1.4 Pomeranje kanala

Da pokrenete funkciju pomeranja, pritisnite **ŽUTO** dugme.

Koristite **▲▼** da selektujete kanal i pritisnite **OK**. Sada možete pomerati izabrani kanal gore ili dole u listi kanala, koristeći **▲▼**.

Kada je kanal na željenoj poziciji, pritisnite **OK** opet. Kanal je sada fiksiran na novoj poziciji.

Kada su sve promene izvršene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite *Da* da sačuvate ili *Ne* da odbacite.

7.1.1.5 Uređivanje kanala

Uredi funkcija Vam omogućava da *Sortirate*, *Preimenujete* ili *Brišete* kanale.

Za ulazak u uredi meni pritisnite **PLAVO** dugme. *Uredi kanal* meni će se pojaviti.

Ako ste napravili promene u prethodnom meniju, a niste ih sačuvali, postaviće Vam se pitanje da li želite da ih sačuvate.

Kada su sve promene izvršene, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite *Da* da sačuvate ili *Ne* da odbacite.

Sortiranje

Pritisnite **CRVENO** dugme za ulazak u *Sortiraj* meni.

Koristite **▲▼** za izbor načina sortiranja i pritisnite **OK** za potvrdu.

Mogući načini za sortiranje:

Ime (A-Z): Po alfabetiskom redu od A do Z.

Ime (Z-A): Po alfabetiskom redu od Z do A.

Besplatan/skremblovan: Prvi će biti besplatni kanali.

Zaključavanje: Prvi će biti svi nezaključani kanali.

Preimenovanje

Pritisnite **ZELENO** dugme da pokrenete *Preimenuj* funkciju.

Koristite **▲▼** da osvetlite kanal i pritisnite **OK** da ga selektujete. Polje sa tekstom će se pojaviti sa desne strane ekrana. Koristite **◀▶ ▲▼** za izbor slova i unosite ih sa **OK**.

Po završetku uređivanja, pritisnite **PLAVO** dugme da bi ušli u promene.

Brisanje

Pritisnite **PLAVO** dugme da omogućite tu *Briši* funkciju.

Koristite **▲▼** da osvetlite kanal i pritisnite **OK** da bi označili za brisanje.

Kada ste označili sve kanale koje želite da izbrisete, pritisnite **EXIT** dva puta. Baner za potvrdu će se pojaviti. Izaberite *Da* da sačuvate ili *Ne* da odbacite.

7.1.2 Lista radio kanala

U suštini, funkcionisanje liste radio kanala *Spisak radio kanala* je isto kao i liste TV kanala. Jedina razlika je što nema video informacije u listi radio kanala tako da će na ekranu biti prikazana pozadina u zavisnosti od radio kanala.

7.1.3 Brisanje svega

Koristite ovaj meni za brisanje svih memorisanih kanala.

Izaberite *Obrisi sve* sa **▲▼** i pritisnite **OK**. Risiver će Vam tražiti da unesete pin kod. (**PIN-FABRIČKI PIN: 1234**).

U otvorenom prozoru za potvrdu izaberite **Da** sa **◀▶** i pritisnite **OK** za brisanje ili izaberite **Ne** za otkazivanje.

VAŽNO UPOZORENJE!

Funkcija **Obrisi sve-izbriši** sve će nepovratno izbrisati sve kanale i liste favorita sa risivera, ne možete da napustite meni dok ponovo ne pustite pretragu kanala.

7.1.4 Preimenovanje liste favorita-omiljenih kanala

Ovaj meni Vam omogućava da personalizujete imena 8 dostupnih lista favorita.

Koristite **▲▼** za izbor funkcije **Preimenuj spisak omiljenih**.

Imena svih grupa su sada prikazana.

Izaberite grupu favorita pomoću **▲▼** i pritisnite **OK** za preimenovanje.

Polje sa tekstom će se pojaviti sa desne strane ekrana. Koristite **◀▶ ▲▼** za izbor slova i unesite ih sa **OK**.

Kada ste završili, pritisnite **PLAVO** dugme da sačuvate promene.

Kada su sve promene završene, pritisnite **EXIT** dva puta za izlazak iz menija.

7.2 Instalacija

Koristite **▲▼** za izbor funkcije **Instaliranje** i pritisnite na **OK** ili **▶** za ulazak.

Sastoji se od sledećih podmenija: *Aut. skeniraj*, *Skeniranje kanala*, *Napajanje antene* i *LCN*.

7.2.1 Automatsko skeniranje kanala

Izaberite *Aut. skeniraj* sa **UP/V** i pritisnite **OK** za ulazak.

Koristite **◀▶** za promenu izmedju **Da** i **Ne**.

Kada je *Samo FTA* postavljen na *Da*, skrembljani kanali neće biti sačuvani na listi kanala.

Kada je *Samo T2 signal* podešen na *Da*, onda DVB-T kanali neće biti memorisani u spisku kanala. Kada je *T2-Lite Support* podešen na *Ne*, DVB-T2-Lite kanali neće biti memorisani u spisku kanala.

Koristite **▲▼** da osvetlite *Pretraga*. Sada pritisnite **OK** za početak auto skeniranja.

Risiver će sačuvati sve pronadjene kanale u listu kanala.

7.2.2 Skeniranje kanala

Koristite **▲▼** za izbor *Skeniranje kanala* i pritisnite **OK** za ulazak.

Koristite **◀▶** za izbor izmedju više načina skeniranja: *Po kanalu* i *Po frekvenciji*. Ako odaberete *Po kanalu*, koristite cursor za izbor *Skeniraj opseg* i *Br. kanala*.

Ako odaberete *Po frekvenciji*, koristite cursor za odabir *Frekvencija* i *Propusni opseg*.

Opcija *Pretraživanje mreža* izaberite *Da* ili *Ne*. Ako je podešeno na *Da*, onda će risiver koristiti dodatne informacije obezbeđene od strane operatera za optimizaciju procesa pretraživanja.

Osvetlite *Pretraga* i pritisnite **OK** za početak skeniranja.

Novonadjeni kanali će biti dodati na listu kanala.

7.2.3 Napajanje antene

Koristite **▲▼** za biranje *Napajanje antene* i pritisnite **OK** za ulazak.

Namestite na *Uključeno* ukoliko koristite aktivnu antenu.

Izaberite *Isključeno* za pasivne antene.

Kada je izabранo *Uključeno*, napon od 5 V će biti prisutan u RF IN priključku risivera.

NAPOMENA:	Pre nego što priključite Vašu antenu na risiver pročitajte uputstvo za antenu u vezi njenog napajanja. Za ovaj parametar je preporučeno da se podesi na Uključeno samo za aktive unutrašnje ili spoljne antene, koje zahtevaju napajanje preko kabla antene sa naponom od 5 V DC i koje troše manje od 50 mA. U suprotnom ostavite na Isključeno.
------------------	---

7.2.4 LCN (Logical Channel Numbering - Logičko numerisanje kanala)

Ako je *LCN* (Logical Channel Numbering) aktiviran i LCN signal obezbedjen od strane operatera, kanali će biti sačuvani po redu definisanom od strane operatera.

Podesite LCN na *Uključeno* za aktiviranje

numerisanja kanala po redu operatera ili *Isključeno* za čuvanje kanala po zateženom redu.

Ova funkcija se primenjuje samo ako je nova pretraga kanala izvedena.

7.3 Postavka sistema

Ovaj meni Vam omogućava da upravljate sistemom podešavanja vašeg risivera.

Sastoji se od sledećih pod-menija: *Jezik*, *TV Sistem*, *Podešavanje vremena*, *Podešavanje tajmera*, *Roditeljsko zaključavanje*, *OSD podešavanja*, *Podešavanje audio opisa* i *Auto Standby*.

7.3.1 Jezik

Ovaj meni omogućava menjanje preference jezika.

Jezik: Koristite ▲ ▼ za izbor jezika na ekranu.

Prvi audio: Koristite ▲ ▼ za izbor Audio jezika.

Drugi audio: Koristite ▲ ▼ za izbor jezika koji će biti korišćen kada izabrani jezik u *Prvi audio* nije dostupan.

Jezik podtitla: Koristite ▲ ▼ za izbor jezika podtitla.

Drugi jezik podtitla: Koristite ▲ ▼ za izbor preferiranog jezika podtitla.

Teletext: Koristite ▲ ▼ da izaberete jezik Teletext-a (ukoliko je dostupan).

Podnaslov: Koristite ▲ ▼ za izbor preferiranog pod-titla, koji će biti prikazan automatski. Izaberite *Normalno*, *Naglув* ili *Isključeno**

* Dostupnost DVB/Hbb pod-titlova zavisi od emitera. Ako takvi titlovi nisu podržani, najverovatnije mogu biti aktivirani preko Teletext-a ukoliko je dostupan.

7.3.2 TV Sistem

Koristite ovaj meni da sparite vaš risiver za vaš TV. Dostupna su sledeća podešavanja:

Video Rezolucija: Koristite ovu opciju za odabir video rezolucije TV ekrana. Opcije su: *Prema izvoru* (automatska detekcija video rezolucije ponudjena risiveru), *Prema prirodnom TV-u* (automatska detekcija maksimalne rezolucije), i manuelna selekcija *480i*, *576i* do *1080p*. Koristite podešavanja koja odgovaraju specifikacijama vašeg TV-a. Nakon izbora, tražiće se vaša potvrda. Izbor iznad *576i* je primenljiv samo na HDMI izlaz.

- Aspekt Mod:** Koristite ovu opciju da selektujete razmeru slike na vašem TV-u, i preferirani konverzionalni metod. Opcije su: *Auto* (automatski), *4:3 PS* (Prikazuje 16:9 široki ekran na vašem 4:3 TV-u), *4:3 LB* (crne trake gore i dolena ekrana na 4:3 TV-u) i *16:9* (koristiti podešavanja za 16:9 TV)
- Digitalni audio izlaz:** Isključuje između *PCM* i *BIT Stream* izlaza. Kada je *PCM* selektovan, digitalni audio će biti konvertovan u analogni stereo audio. *BIT Stream* vam omogućava da slušate ili prenesete Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus* audio na TV preko HDMI ili na kućni bioskop (na primer) putem koaksialnog S/PDIF.

* Dolby i DD simbol su registrovani zaštitni znakovi Dolby Laboratories

7.3.3 Podešavanje lokalnog vremena

Ovdje možete podešiti vremensku zonu za vaš region.

- Region:** Koristite **◀▶** za izbor regiona u kom živite.
- GMT upotreba:** Postavite na *Prema regionu* za definisano vreme emitera, *User Define* za manuelni izbor *GMT zone* ili na *Isključeno* za ručno unošenje vremena i datuma.

Letnje/zimsko računjanje vremena:

Dozvoljava vam da prilagodite vremensku zonu u kojoj živate. Ova opcija jedostupna samo kada je *GMT Usage* podešen na *User Define*. *GMT Offset* opseg je *-11:30 ~ +12:00*, povećavajući za pola sata progresivno. Gradovi kojima odgovara *GMT Offset* u dnu ekrana.

- Daylight Saving:** Birajte *Isključeno* ili *Uključeno* da dodate ekstra sat za letnje računanje vremena.

- Datum:** *Datum i Vreme* podešavanja su dostupna samo kada je *GMT upotreba* podešen na *Isključeno*. Koristite **0~9** dugmiće da unesete datum. Pritisnite **EXIT** za nastavak.

- Vreme:** *Datum i Vreme* podešavanja su dostupna samo kada je *GMT Usage* podešen na *Isključeno*. Koristite **0~9** dugmiće da unesete datum. Pritisnite **EXIT** za nastavak.

- Prikaz vremena:** Izaberite *Uključeno* za prikaz vremena na ekranu, *Isključeno* za uklanjanje.

7.3.4 Podešavanje tajmera

Ovaj meni Vam dozvoljava da postavite 8 vremenskih dogadjaja-emisija za snimanje ili budjenje-uključivanje risivera.

Izaberite tajmer koji želite da postavite ili izmenite sa **▲▼** i pritisnite **OK** za nastavak.

Meni postavljanja tajmera će biti prikazan.

Dostupna su sledeća podešavanja:

- Način rada:** Birajte između *Isključeno* (Tajmer neaktiviran), *Jednom*, *Dnevno* (tajmer će se uključiti svaki dan u isto vreme) ili *Nedeljno* (Tajmer će se uključiti svake nedelje, istog dana u isto vreme) i *Mesečno* (Tajmer će se uključiti svakog meseca, istog dana u isto vreme).

- Tajmer servis:** Birajte između *Kanal* (Tajmer će uključiti risiver) ili *Snimaj* (Tajmer će startovati snimanje dogadjaja-emisije u tom terminu).

- Kanal za uklj.:** Koristite **◀** za izbor kanala koji će se tajmer uključiti.

- Datum uklj.:** Koristite **0~9** dugmiće za unos datuma za određeni dogadjaj.

- Vreme uklj.:** Koristite **0~9** dugmiće za unos vremena uključivanja.

Trajanje: Koristite **0~9** dugmiće za unos vremena trajanja.

Kada ste završili željena podešavanja, koristite **▲▼** da osvetlite opciju **Sačuvaj** i pritisnite **OK** da bi potvrdili. Za izlazak iz tajmer menija bez čuvanja podešavanja osvetlite opciju **Poništi**.

7.3.5 Roditeljsko zaključavanje

Ovaj meni Vam omogućava da zaštите instalacioni meni/ili kanale PIN kodom. Takodje možete uneti novi PIN kod u meni Roditeljsko zaključavanje.

Tražiće Vam se da unesete PIN kod. (**FABRIČKI PIN: 1234**)

Zaključavanje menija: Zaključava instalacioni meni. Možete da postavite Menu Lock na **Uključeno** ili **Isključeno**.

Roditeljska procena: Izaberite izmedju: **Isključeno, 4 godine i 18 godina**. Kanali sa roditeljskom procenom iznad izabrane starosti biće zaštićeni PIN kodom (ukoliko vaš emiter to omogućava)

Novi PIN kod: Unesite novi PIN kod (4 cifre).

Potvrda PIN koda: Ponovo unesite PIN kod za potvrdu.

7.3.6 OSD Podešavanja

Ovaj meni Vam omogućava da promenite podešavanja za: **OSD tajmaut i OSD transparentnost**.

OSD tajmaut: Postavlja vreme posle kojeg baneri na ekranu i obaveštenja nestaju. Opseg je **1~10 sekundi ili Uvek uključeno**.

OSD transparentnost: Uspostavlja određenu providnost banera i obaveštenja na ekranu od **40%-10%**.

Fabrička OSD podešavanja:
Pritisnите **OK** za brisanje svih OSD podešavanja i resetovanje fabričkih vrednosti.

7.3.7 Podešavanje audio opisa

Ovaj meni omogućava promenu podešenja za:

AD servis: **Isključeno ili Uključeno**. Ako je podešeno na **Uključeno**, onda risiver omogućava upotrebu audio opisa.

Koristi AD kao podrazumevano: **Isključeno ili Uključeno**. Ako je podešeno na **Uključeno**, onda je audio opis podrazumevano omogućen.

Offset AD jačine zvuka: Za podešavanje offset AD jačine zvuka -3 ~ 3 uz 1 korak. Podrazumevana vrednost 0.

7.4 Alati

Izaberite Tools-alati podmeni pomoću **▲▼** i pritisnite **OK** ili **▶** za ulazak.

Sastoji se od sledećih podmenija: **Informacije, Učitaj fabrička podešenja, Ažuriranje softvera preko OTA, Nadogradnja preko USB i Auto-ažuriranje OTA**.

7.4.1 Informacije

Ovaj podmeni pokazuje specifične informacije o risiveru kao hardver i softver verzija. Takodje prikazuje našu web adresu www.strong.tv.

Molimo Vas da Vam *Informacije* ekran bude na vidiku ukoliko zovete našu liniju. Osoba koja vam odgovori, možda Vas pita za podatke sa ekrana.

7.4.2 Učitavanje fabričkih podešavanja

Ova opcija omogućava resetovanje risivera na fabrička podešavanja, briše sve sačuvane kanale.

UPOZORENJE! Resetujući vaš risiver na fabrička podešavanja, sva vaša podešavanja i sačuvani kanali će biti zauvek izbrisani. Molimo vas da pažljivo koristite ovu opciju.

Koristite ▲▼ za izbor *Učitaj fabrička podešenja* u *Alatke* meniju i pritisnite **OK**. Tražiće Vam se da unesete PIN kod.

Unesite tačan PIN kod koristeći **0~9 (FABRIČKI PIN: 1234)**. Prozor za potvrdu će biti prikazan.

Izaberite *Da* za povratak na fabrička podešavanja. Izaberite *Ne* za otkazivanje.

Pritisnite **EXIT** za izlazak.

7.4.3 S/W Nadogradnja preko OTA

Ovaj risiver je opremljen sa Over The Air softverom funkcijom nadogradnje. Over The Air update možda nije dostupan u vašem regionu.

Posetite naš sajt www.strong.tv ili kontaktirajte lokalni servis za informacije o ovoj opciji.

7.4.4 Nadogradnja putem USB

Ova opcija omogućava nadgradnju softvera risivera preko USB porta. Kada je novi softver za Vaš risiver dostupan, može da se preuzme sa našeg sajta www.strong.tv.

Sledite ažurirana uputstva koja su objavljena zajedno sa softverom na našem vebajtu.

UPOZORENJE!

Posle apdejtovanja-update risiver se automatski restartuje. Za vreme procesa nadgradnje NIKADA ne prekidajte napajanje risivera i ne isključujte struju! To može oštetiti risiver i učiniće garanciju nevažećom!

7.4.5 Auto-nadogradnja OTA

Ako je postavljen na *Uključeno* uredaj će automatski proveriti u trenutku odlaska na stand-by nadogradnju

softvera preko antene. Ažuriranja preko antene možda neće biti dostupno u vašoj regiji. Molimo Vas da posetite našu web stranicu www.strong.tv ili da kontaktirate lokalnu službu za korisnike, za više informacija o ovoj opciji.

7.5 Media plejer

Meni *Media plejer* se sastoji od sledećih podmenija: *Snimci*, *Video*, *Muzika*, *Slika*, *HDD informacije*, *DVR podešavanje* i *Ukloni bezbedno USB uređaj*.

Ove funkcije omogućavaju reprodukciju različitih vrsti datoteka iz priključenog USB uređaja za skladištenje. U meniju *Media plejer* izaberite željenu opciju i pritisnite **OK** za ulazak u podmeni.

Kada uđete u podmeni, onda je istaknut USB uređaj za skladištenje.

Pritisnite ▼, a zatim **OK** za otvaranje direktorijuma odnosno njegovih fascikli/podfascikli. Koristite ▲▼ za izbor datoteke ili fascikle i zatim pritisnite **OK** za otvaranje fascikle/podfascikle (ako postoji) ili pokrenite reprodukciju datoteke.

Pritisnite dugme **EXIT** za izlazak.

Koristite dugmad kao što je opisano ispod za biranje funkcija tokom različitih režima reprodukcije.

7.5.1 Snimanje

<i>Prebací</i>	Pritisnite 1 za unos novog naziva za odabrani snimak.
<i>Preimenuj</i>	Pritisnite CRVENO dugme za unos novog naziva za odabranu snimanje.
<i>Zaključaj</i>	Istaknite snimak koji želite da zaključate. Nakon pritiska na ZELENO od vas će se zahtevati unos PIN kód. PODRAZUMEVANI PIN KÓD: "1234". Nakon unosa PIN kóda snimak je zaključan. Ako želite da otključate ponovo snimak, onda ponovo pritisnite ZELENO .
<i>Obriši</i>	Pritisnite ŽUTO za obeležavanje snimka koji želite da obrišete. Izborom istog snimka i ponovnim pritiskom na ŽUTO možete ukloniti marker za brisanje. Pritisnite EXIT za brisanje.
EXIT	Pritisnite na EXIT za jedan korak unazad ili napuštanje facikle i prekid funkcije.

7.5.2 Video

<i>Prebací</i>	Pritisnite 1 za menjanje između režima Snimci/Muzika/Slika ili Video reprodukcije.
<i>Sortiraj</i>	Pritisnite 2 za otvaranje menija <i>Sortiraj</i> . Možete sortirati prema Nazivu/ Vremenu ili Veličini.
<i>Uredi</i>	Pritisnite PLAVO za otvaranje menija <i>Uredi</i> . Ovaj meni omogućava pristup sledećim funkcijama unosom broja: preimenuj CRVENO , kopiraj ZELENO , obriši ŽUTO , kreiraj fasciklu PLAVO .
<i>Ponovi</i>	Pritisnite INFO za podešavanje režima ponovi. Opcije su ponovi fasciklu ikona fascikle/ponovi jednom 1 ili bez ponavljanja (ikona nije prikazana).
EXIT	Pritisnite na EXIT za jedan korak unazad ili napuštanje facikle i prekid funkcije.

7.5.3 Muzika

<i>Prebací</i>	Press 1 to switch between Records/Music/Image or Video playback mode.
<i>Spisak reprodukcije</i>	Pritisnite CRVENO za otvaranje prethodno kreiranog spiska za reprodukciju. Spisak reprodukcije možete uređivati pomoću CRVENO (premesti), ZELENO (obriši) i ŽUTO (obriši sve) dugme.
FAV	Pritisnite ZELENO za dodavanje datoteke u spisku za reprodukciju. Pored datoteke prikazaće se ikona omiljeno.
FAV All	Pritisnite ŽUTO za dodavanje svih datoteka iz ovog direktorijuma/fascikle u spisak za reprodukciju. Pritisnite ŽUTO ponovo za uklanjanje svih datoteka iz spiska za reprodukciju.
<i>Uredi</i>	Pritisnite PLAVO za otvaranje menija <i>Uredi</i> . Ovaj meni omogućava pristup sledećim funkcijama unosom broja: preimenuj CRVENO , kopiraj ZELENO , obriši ŽUTO , kreiraj fasciklu PLAVO .
<i>Sortiraj</i>	Pritisnite 2 za otvaranje prozora za sortiranje. Možete sortirati prema nazivu, vremenu, veličini ili omiljeno.
<i>Ponovi</i>	Pritisnite na INFO za podešavanje režima ponavljanja. Opcije su ponovi faciklu ikona fascikle/ponovi fasciklu nasumično R sa ikonom fascikle/ponovi jednom 1.
EXIT	Pritisnite na EXIT za jedan korak unazad ili napuštanje facikle i prekid funkcije.

7.5.4 Slika

<i>Prebací</i>	Pritisnite 1 za menjanje između režima Snimci/Muzika/Slika ili Video reprodukcije.
<i>Spisak reprodukcije</i>	Pritisnite CRVENO za otvaranje prethodno kreiranog spiska za reprodukciju. Spisak reprodukcije možete uredjivati pomoću CRVENO (premesti), ZELENO (obriši) i ŽUTO (obriši sve) dugme.
FAV	Pritisnite ZELENO za dodavanje datoteke u spisku za reprodukciju. Pored datoteke prikazaće se ikona omiljeno.
FAV All	Pritisnite ŽUTO za dodavanje svih datoteka iz ovog direktorijuma/fascikle u spisak za reprodukciju. Pritisnite ŽUTO ponovo za uklanjanje svih datoteka iz spiska za reprodukciju.
<i>Uredi</i>	Pritisnite PLAVO za otvaranje menija Uredi. Ovaj meni omogućava pristup sledećim funkcijama unosom broja: preimenuj CRVENO , kopiraj ZELENO , obriši ŽUTO , kreiraj fasciklu PLAVO .
<i>Sortiraj</i>	Pritisnite 2 za otvaranje prozora za sortiranje. Možete sortirati prema nazivu, vremenu, veličini ili omiljeno.
<i>Konfiguracija</i>	Pritisnite INFO za pristup podešavanju projekcije slajdova. Možete promeniti vreme i ponavljanje projekcije slajdova.
<i>MultiView</i>	Pritisnite 3 za prikaz datoteke u pregledu od 3x3 slika.
EXIT	Pritisnite na EXIT za jedan korak unazad ili napuštanje facikle i prekid funkcije.

7.5.5 HDD Informacije

Ova opcija pokazuje relevantne informacije o povezanom USB uređaju. U ovom meniju takođe možete formatirati Vaš USB uređaj i uspostavite tip snimanja. Izaberite HDD Information i pritisnite OK za ulazak. Videćete detalje kao što su slobodan i iskorišćen prostor za snimanje. Pritisnite ŽUTO dugme Format za formatiranje povezanog USB uređaja. Unesite PIN kod za pristup ovom meniju i pritisnite OK za početak formatiranja.

UPOZORENJE! Formatiranje će trajno izbrisati SVE podatke koji su bili sačuvani na USB uređaju. Molimo vas da napravite kopiju podataka koje želite da sačuvate pre ulaska u HDD Format meni. STRONG nije odgovoran za gubitak podataka sa USB uređaja koji se koristi uz risiver.

Izaberite **FAT** i **OK** za nastavak.

Izaberite **poništi** ili pritisnite na **EXIT** za napuštanje bez formatiranja.

PAŽNJA: Moguće je koristiti USB uređaj već formatiran u NTFS.

Pritisnite **EXIT** za izlazak iz menija.

7.5.6 DVR podešavanje

Ovaj meni Vam dozvoljava da konfigurirate podešavanja za Timeshift-odloženo gledanje, snimanje i reprodukovanje.

Izaberite **DVR Setting** i pritisnite **OK** za ulazak.

Odloženo gledanje:	Izaberite izmedju <i>Auto</i> , <i>Pauziraj</i> or <i>Isključeno</i> . Kada je <i>Timeshift</i> podešen na <i>Auto</i> automatski će startovati svaki put nakon prebacivanja na kanal. Kada je <i>Timeshift</i> podešen na <i>Pauziraj</i> startovaće samo nakon pritiskanja II dugme. Izaberite <i>Isključeno</i> za deaktiviranje <i>Timeshift</i> -a.
Preskoči na :	30 sec do 30 min. Podesite korak vreme koji želite da preskočite tokom reprodukcije.
Nakon snimanja :	Izaberite između <i>Idi u režimu stanje pripravnosti</i> ili <i>Gledaj TV</i> . Kada izaberete <i>Idi u režimu stanje pripravnosti</i> , onda vaš risiver odlazi u stanje pripravnosti nakon završetka snimanja. Kada izaberete <i>Gledaj TV</i> , onda vaš risiver ostaje u režimu aktivran i automatski se prebacuje u režimu stanje pripravnosti, ukoliko ste omogućili funkciju automatsko stanje pripravnosti. Pogledajte u poglavlje 7.3.7. Pritisnite EXIT za izlazak iz menija.

7.5.7 Bezbedno uklanjanje USB

Izaberite *Bezbedno ukloni USB uređaj* iz menija alata i pritisnite **OK**. Risiver će prikazati poruku koja označava da je bezbedno ukloniti USB uređaj iz risivera.

PAŽNJA: Posle izvodjenja ove funkcije, USB uređaj više nije dostupan vašem risiveru. Za ponovni pristup USB uređaju, ponovo ubacite uređaj u risiver, ili uključite resiver na standby pa na uključeno opet.

8.0 REŠAVANJE PROBLEMA

Može da postoji više razloga zbog kojih uređaj ne funkcioniše besprekorno. Ukoliko dođe do ne adekvatnog funkcionisanja molimo Vas da proverite dole navedene mogućnosti. Ukoliko ni tada ne funkcioniše besprekorno kontaktirajte vašeg dileru. Ne otvarajte uređaj. Otvaranjem uređaja gubite garanciju.

Problem	Mogući razlog	Otklanjanje problema
LED indicator ne svetli	Kabl napajanja isključen	Proverite utikač
Nema signala	Antena nije povezana Antena je oštećena/nepravilno postavljena Van signalnog polja Aktivna antena zahteva da se uključi na ON na antensko ili eksterno napajanje	Proverite antenski kabl Proverite antenu Proverite sa dilerom Na risiveru uključite napajanje antene na ON/povežite je sa eksternim napajanjem
Nema slike ili zvuka na TV-u ili pojačivaču-zvučniku	HDMI ili RCA nisu za vaš TV ili pojačivač ili je jedinica podešena na višu rezoluciju nego što TV podržava. TV ili pojačalo su isključeni.	Prebacite na pravi TV/pojačalo ulaz Izaberite nižu rezoluciju na risiveru Uključite TV/pojačalo.
Poruka skremblovani kanal	Kanal je skremblovan	Izaberite drugi kanal

Daljinski upravljač ne funkcioniše	Risiver je isključen Upravljač nije dobro usmeren Prednji panel je zaklonjen Baterije daljinskog su potrošene	Uključiti risiver Usmerite daljinski na prednji panel risivera Otklonite prepreke Promenite baterije
Zaboravljen PIN kod Zaboravljena šifra za zaključavanje kanala		Fabrički PIN je 1234 Kontaktirajte lokalnog servisera ili pošaljite e-mail preko www.strong.tv
Posle pomeranja risivera na drugo mesto/sobu nemate više prijema	Signal je previše slab Jačina i kvalitet signal su manji nego pre ako koristite unutrašnju antenu.	Pritisnite INFO dugme na daljinskom 3x za podizanje podešivača za signal i namestite na maksimalni prijem ili ponovo pretražite kanale Kada koristite aktivnu antenu proverite, njen napajanje. Pokušajte da koristite spoljnju antenu.
Risiver se automatski isključuje.	Auto Standby funkcija uključena.	Isključite auto standby. Vidi odeljak 7.3.7 za detalje.
Reprodukovanje videa ili (Timeshift-odloženo gledanje) sa zamrzavanjem slike, velikim kvadratima is l. Smetnje, posebno HD sadržaja.	Čitaj/piši brzina vašeg USB uređaja je možda premala.	Koristite USB uređaj koji ima dovoljnu brzinu i prostor. Fleš memorije (USB stick) možda ne pružaju dovoljnu brzinu

9.0 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Demodulacija:

Demodulacija:

QSPK, 16/64/256 QAM

DVB-T2 (EN 302 755)

Režim prenosa:

1K, 2K, 4K; 8K, 16K, 32K normalno i prošireno

Zaštitni intervali:

DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video Dekoder:

Profil:

MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC

Video rezolucija:

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Dekodiranje i Video izlaz:

PAL

Odnos ekran'a:

4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Audio Dekoder:

Audio podrška: MPEG Layer I/II
Frekvencija: 32, 44.1, 48 KHz
Audio mod: Stereo, Mono

Tjuner:

Prednji kraj: DVB-T2, UHF & VHF Tuner
Napajanje antene: DC 5V, 50 mA, zaštita od kratkog spoja
Uzlazni opseg frekvencije: 174 - 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)
Uzlazni nivo signala: -20 ~ -82 dBm

Memorija i Sistem:

Fleš memorija: 4 MB
SDRAM: 64 MB

Multimedija:

Video reprodukcija: AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 and MOV*
Audio reprodukcija: MP3 i OGG
Formati slike: BMP i JPEG

* STRONG ne može garantovati reprodukciju video datoteka, iako su prikazane ekstenzije, jer zavisi od upotreblijenog kodeka, brzine prenosa podataka i rezolucije (podržani su svi MPEG kodeci).

Prikљučci:

RF IN - IEC ženski
RF OUT – IEC muški
HDMI
RCA (CVBS, Audio L&R)
USB 2.0 port: 5 V/100 mA (max.) podržano

Opšte karakteristike:

Napajanje: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Uzlazni napon: DC 5 V, 1.0 A
Potrošnja: 4.25 W (tipična bez povezanih USB uređaja), 5.00 W (max)
Potrošnja u standby modu: max. 0.5 W
Radna temperatura: -10 °C ~ +50 °C
Temperatura skladištenja: -25 °C ~ +60 °C
Radni opseg vlažnosti: 10 ~ 95%, RH, nekondenzovano
Dimenzije (WxDxH) u mm: 110 x 92 x 26
Neto težina (uključujući strujni adapter, daljinski): 0.21 kg

STRONG izjavljuje da je ovaj uredaj u skladu s osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima direktiva CE 2004/108/EC and 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.

Zadržavamo pravo na promene. Kao posledica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehničkih specifikacija, dizajn i izgled proizvoda može se promeniti. HDMI, the HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC-a u SAD i drugim državama. Svi drugi nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.

© STRONG 2017. Sva prava zadržana.